

# L' IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número ..... 2 cèntims.  
 Fòra de Palma ..... 2 1/2 »  
 Números atrassats ..... 4 »

Sonarà cada dissapte, si té vent à sa flauta.

S'envian es números à domicili, tant à dins Ciutat com à ses Viles, pagant per adelantat à s'Administració (Cadena de Cort n.º 11), 1 pesseta à conte de 16 números.

## ELS REYS.

Ja son pochs es qu' hey creuen. Per dematí qu' un s'axécl, ja no es fàcil veure guaytá per finestres y balcons ses puntes de sabatetes y de botines, de xiquets y de borceguins, y es cosa rara es sorprende com succechia altra temps, es bras blanch d' una mare ó sa ma peluda d' un pare, quant, ántes de despertarsé ets infantons (que tal dia es abans d' hora) baratan ses faves y s'ordi de dins es calsat amb ses golosines ó sa afrontosa tayada de rava.

Per axò, eucare qu' aquesta dolsa y antiga costum no haja desaparegut, per practicada de tants y conevida de tots no's cosa de tractarla. Y a mes d' axò, aquests hermosos recorts qu' han passat per à sempre produexen es mateix efecte que sa memòria d' un jardí florit à sa imaginació d' un maretjat en dia de temporal, que sòls serveix per ferlí més aspre es verí que se remou.

No sé si à tots los passa lo mateix, però per mí es dia més trist de l' any es es dia d' els Reys. Si jò heu fos, seria el *Rey moro*, però dins s' esclop de L' IGNORANCIA, no hey podrà posa més qu' *amargos*, si bé es veritat que no m' en duria *sa raccio*, perque som d' es qu' encare que sapiem molt anam à peu.

Voldria sobre llatí per expressá amb qualque cita clàssica sa tristó des dia d' els Reys, però haurém de passá sense aquest *polset* d' espicies.

Per ses cases de pòrxo amb corriola de fusia y còrda gruxada per puja paya, ja no guayan, en tal dia, per entre es llistons, aquells caps de coral viu que pareix que vòlen escupí à sa *probèa* que passa. A ca's missès, escrivans y procuradors y demés *gent de ploma*, ja no se sent aquell còro de víctimes, aquells *endiòts*, qu' amb sa veu baldufenque, pareix que recomanen ets assunts des qui los han enviats, olvidant que no hey ha més mala clavilla que sa d' es mateix lleñam. A ses botiguetes de texidó ja no se veu fermada à una cama des talés

aquella polleta plomada, amb so cap blanquinós, qu' acluca un uy, y pareix que *fa uyet* à n' es mestre cada vegada que la mira. D' es portalet d' es sabateró, ja ha desaparegut aquell gallet tisich, que fermat, amb còrda de grana, à una cama de sa cadira, y amb un peu alt, es coll tort y sa cresta à la banda parexia un *voluntari disgustat*, mentres es *tirano*, es sabateró, passava sa cutxilla *p' es fèrro*, duguent es compass de sa marxa *fúnebre* y menjantsè amb la vista à aquell infelis qu' avuy, en certa manera, simbolisa sa lluita. Per sa murada ja no se sent es renou de buyt de ses corretjadas des bergantells qui atupan ets *endiòts*, ni es xinglot de rabia d' aquests, qu' amb so *moch* amollat y ses ales caygudes, se barayan.

Tota s' alegria s' es evaporada. Un munt de plomes à qualque racó, y es *cañellons* ó qualque bech esmotxat (que casi es lo únic que no se menja,) diuen:

—«*Aquí han plomat un germà prohisme.*»

—«*Axò queda de tant d' orgull.*»

Lletreros qu' amb molt de motiu podríam veure tot l' any à cada passa!!

Per demunt ses bandes des carros tapats (?) de fematé, sòlen guaytá aquest dia es barrams y clòsques de porcella, iets com una plata, perque han perdut es daurat de colradura que prengueren dins es forn, bollint deu dies per acabá de doná sustancia y gust à s'olla; si no rossejan p' es carrés afollant, es vespre un uy de poll d' es qui passa, per venjarsé, perque ja es sab qu' hey ha ossos que cridan venjansa.

Tot contribueix à sa tristó d' aquest dia, que sòl esse aygolós. Es vespre abans, entre es *xich*, *xich*, de ses canals, se sénten es gemechs escañats de còrns y trompetes, que amb sa manera de xordà pare xen inventades per imità es crits d' es condemnats, ó per doná una ideà de com haurian de jàmegá. Si es dia des Judici no se ha inventat un renou més aspre per interpretá sa música del *porvenir*, ja's ben segú que s' àngel en sonarà una de vidre per fè desxoní mòrts.

Ja sé qu' es Reys no vénen, però no

sé com no s' en van es qu' hey ha per no sentí tal manera de cercarlos.

Ses bombes y ses sinies de ferro han llevat molt de *brillo* à n' aquesta antiga algaravia, perque ja no es fàcil trobá à cada botiga cordellons de rest podrit per omplí de fum, d' espires y de mascara es carrés d' aquesta capital. Sa civilisació no pòt doná una passa sense esclafà ó aficà davall terra, alguna de tantes costums populàs. Basta pensá axò per comprendre lo que son moltes d' elles.

Es dia d' els Reys es es més trist de s' any perque es sa derrera fèsta. Com es gallinés, es rebòsts ja han perdut aquell ayre magestuós que los fà parexa una exposició de *còsos bònes*. No queda més qu' es *patató*; ses patates de Málaga redones y gròsses, serviren de capsal à sa porcella dins sa rostidora; quatre rapes de penjòs esquitarell, s' engronsan à sa pèrxa; ses coques de torró casolà més mal forjades, serviren per aquest dia, y si es temps se tira d' humit ja truen barbeta d' olivera y ténen gust de rescús.

Y lo més trist es qu' heu es per tothom: Ses persones majós de ses famílies veuen aflluxarsé altre pich aquella uniò añal qu' aplica es parents d' escampadissa; ses desavenències, envejes y rivalidats y empatxaments de malícia que desaparecen com es farciment de *s'endiòt*; ses antipaties entre personnes qu' unes à altres no se pòren *tragá*, y que sòlen passá amb un glopet de moscatell, y ets escambrins de ses vetlades jugats à mitja dècima d' interès y que sòlen proporcionà triunfos à n' es qui ménos esment pòsan à ses cartes; tot, tot, s' acaba es dia dels Reys.

Es casats, (s. s. s. j.) que ténen sa ditxa de patí sògra, pèrden s' esperansa, que los animava aquestes passades fèstes, de véurela rebentà.... de satisfacció, amb sos uys lluents, galtes morades y oreya de llebra.

Es bergantells qu' han somiat desde qu' haurian de tení us de rahó, *una conquesta*, que casi sempre es com sa d' En Napoleon à Russia, vench a dí; que los déxan entrá tan endins com vòlen per tirar-si demunt es *cosacos* totduna que

parlan de retirarse, y que casi tots cauen de cap dins es Berezina des matrimoni, veuen aquestes fèstes y avuy s'acaba el cèl, la Russia ubèrta, perque es *cosacos* (es sògres) fan s'adormit. Ausines que per més que tengan es piñol amarch, ténen, com es melicotons, sa popa dolsa, y que per cares que còstis no se poren pagà amb joventut, moneda que no més ròda amb una direcció, que no'n té tothom y d'un valor desconegut fins y tot à ses Copiñes!!

Ets atlòts ja tornan potoyá entre es capitols de ses òbres de *text*, y de llissó en llissó, distrèts y procurant olvidá lo que fan, pujan de mala gana escaló per escaló dalt la ròda de sa carrera, encara que moltes vegades aquesta ròda es com sa de sa *Puntona* qu'un temps treya fanch à n'es cap des Mòll, ahont es presidaris pujavan remugant y fent llatre, y quant havian pujat tot lo dia, de sol à sol, à s'horabaxa se trobaven baix des nivell des col-lègi des carré de Sant Miquèl.

Es veritat qu'encare quedan *betlèms*, però es de muntañes de suro, glòries de cotó y xerafsins d'en *Manetes* ja no deverten més que à n'ets infantons, perque es més grandolassos seguexen sa corrent *realista*, y aquests, saben que tot l'any n'hi ha d'encesos.

Es dia d'els Reys es es gran dia des militars. Axò pòt fé sa diada més entretenuda però no la fa mes alegre.

Tants d'uniformes de colorins, tants d'esperons y tantes plomes, poren donà un poch d'animació (si el tiempo lo permete) à sa darrera fèsta de fèstes, però després de tot, esperons per esperons, y plomes per plomes, no poren fé olvidá s'altre *aviram*, perque à n'aquell el mos menjam y aquest mos menja à nòltros.

PAU DE LA PAU.

## ELS REYS!

*Els Reys! Els Reys! Els Reys!*  
Ja'n fà de temps que vénen  
Cada any, y may son véys.

—Qui son?—Magos entesos  
—D'hon surten?—De la Arabia.  
—Que cercan?—La lley sabia,  
La lley del Bòn-Jesús.

La nova lley de gracia  
Que ses cadenes trenca.  
D'esclaus que s'hòmo envenca  
Ja no n'hi haurà més, pús  
*Els Reys! Els Reys! Els Reys!*  
Que vénen per aprendre  
Sa lley de noves lleys.

—Com vénen?—De Fè cégos.  
—Qui's guia?—L'Esperansa.  
Y un camí llarg no causa  
Pits plens de Caritat.

—Ahont corren?—A Judèa.  
Un estel nòu cercavan  
Qu'es llibres anuncian,  
Y allà l'han vist fitsat  
*Els Reys! Els Reys! Els Reys!*  
Que cercan sa llum clara  
Que escampi es niguls véys.

Ja al terme de son viatge  
S'estel los arreplega,  
No perqu'es mòguen brega  
Sino per darlos pau.  
Per un nòu Rey preguntan  
Que es Sòl de la Justícia,  
Amor sense malícia,  
Y té del Cel sa clau.  
*Els Reys! Els Reys! Els Reys!*  
Que vòlen dú à ca-séua  
Llevò de lònes lleys.

Ja dins Bettèm el tròban.  
Dalt gran palau el creuen;  
Dins pòbre estable el veuen;  
Humils baxan es cap.  
Y al Bòn-Jesús adoran  
Per Déu de la Innocència  
Per Mestre d'una ciència  
Que ningú més la sap.  
*Els Reys! Els Reys! Els Reys!*  
Que vòlen medicina  
Que cur es séus mals véys.

Allà à sos pèus hey pòsan  
Presents de gran riquesa,  
Y acceptan la pobresa  
Que Déu los ha mostrat.  
Pastors y Reys encoba  
L'Amor que'l Nin exhala,  
Reys y Pastors iguala  
La lley de Caritat.  
*Els Reys! Els Reys! Els Reys!*  
S'en tornan, y ja saben  
La lley reyna de lleys.

PEP D'AUBEÑA.

## EL PARE Y SA FIYA.

IMITACIÓ D'UN ARTICLE DE «EL AMIGO.»

—Ay, monpare! No'm pensava tení es cò tan prim. Hem trobat un pòbre que mos ha demanat llimosna; y m'ha fet més llàstima.....

—Pòbres de pòbres, va dí Sant Pere!

—Carregat de fret y de misèri, jove encara, mal vestit, tenia una cara ben trista! Mumare li ha dit:—Com no feys feyna?—No'n tròb; ha contestat. Som forasté. Ningú'm coneix!

—Si es bon homo aviat ne trobarà.

—Mumare li ha dat quatre cèntims, y li ha dit:—No vos aveseu à viure de captiri, ni vos canseu de demaná feyna, que'n trobareu à s' hora ménos pensada.

—Li ha parlat bé ta mare.

—Ay, señora! ha dit ell. Sa cara'm cau de vergoña quant me veix amb fòrsa y amb tres pams d'espates; però sa fam pòt més que jò.—M'ha llevat tot

es bòn humò y no'l me puch trere d'es cap.

—No es tan desgraciat com te penses.

—Y aquest pòbre homo ahont dèu jèure? De què dèu diná? Com se dèu encalentí sense vestit, sense capa, sense flassada?

—Dèu dona es fret segons ses ròbes, y may desampara ningú.

—Y tants que n'hi ha que duen tant de lujo, que ténen tanta de comoditat y que gastan tant; y tot heu tiran y heu fan mal bé!

—Un dia haurán de doná conte fins y tot d'un aguyé de fil.

—Jò hauria volgut sebre ahont vivia, y si tenia infants y dòna; y anà à caséua per poderhi doná molt. Més per altra part, nòltros no tenim rès de més; y axò m' hauria fét més pena.

—Tens rahò. Ja veus, fiya méua, si aquest jove era digne de compassió. Sàpigues, ydò, que aquests que tiran y malgastan tant, son encara més dignes de compassió qu'aquest pòbre homo.

—De compassió, mon pare? D'horror y d'avoriment.

—De compassió; perque parexen ditzosos y no'u son gens. Los sobran ses satisfaccions des còs y los mancan ses de s'esperit. No ténen cap pler en el mon que no los costi cent dolors. Déu heu ha posat tot bé en la terra. Còm més de mala lley es s'alegria, satisfacció o gust que passam, més de mala casta es sa pena o doló que mos còsta aquell gust; sia abans sia després de sentí el pler que mos dona per un curt moment.

—M'esplich axò que no heu entençbé.

—Sa pobresa des còs y de bens de fortuna no es cap desgracia. Sa veradera desgracia, y gròssa, es sa pobresa de s'ànima. Es veradés plers per nòltros son es que se fundan en sa contemplació de ses òbres de Déu y en ses bònes òbres, perque son es que mènos disgusts mos còstan. Ets altres plers que's fundan en posehi molt més qu'ets altres, en tení una posició molt més elevada qu'ets altres, en menjá molt, en beure bé, en vestí ricament y en tení tota casta de comodidats, mos còstan disgusts gròssos y penas que may s'olvidan. Sa lley de la Providència en aquest mon es que s'homo, passant pena, millor ses séues condicions fisiques y morals. Aquestes millores li proporcionan un gust. Si aquest gust es de bona casta, es doló amb que'l compra es d'aquells qu'aconsolan. Si es de mala casta sa pena des seu prèu es de aquelles que desesperan. Si hem obrat mal, mos queda un malestà indefinible que com més temps passa més augmenta. Si hem fet bé, es doló d'aquesta acció passa amb so temps y mos román una esperança qu'aconsola y un benestà dins sa nostra conciència que ningú el mos pòt robà. Axò es sa diferencia que

hey ha entre es dolors que provénen des vici y es que procedexan de sa virtut.

—Però aquest pòbre tan desgraciat que tal vegada no té cap vici, passa més pena qu'aquell rich qu'està carregat de delictes.

—T'ho pareix à tú que no conexes encara el mon. Aquell que cumplint bé es seus devers es desditxat, té una pau, una alegria y una tranquilitat de consciència que no's paguen amb tots es dobles del mon. S'amor de sa familia li basta per essè ditzós. Més aquell que vol gaudi y gosá fòra del bon camí, debades cerca es góix, s'alegria y es benestà. Sòls troba s'avorriment de tothom, es desencant de la vida, sa mentida de sa societat mundana, s'avorriment de si mateix y una completa misèria d'esperit. Per axò te repetesches que qui no pensa ni obra bé es molt desgraciat y digna de llàstima per moltes riqueses que téngua.

—Vostè té rahó.

—Aquest pobret que tanta llàstima t'ha séta se trobaria molt ditzós si pogués comparà es seu interiò amb so de aquests señòs que malgastan lo que tanta falta fa a molts d'altres. Y si tú haguesses arrambat es téu cò un poquet més a n'es d'aquest pòbre l'haurias vist plorà llàgrimes vives de consòl, llàgrimes que ja no ténen per ablanir ses séues farestes penas, es còrs sechs y corcats d'es richs viciosos.

—May havia pensat tant amb lo que diu; però coneix que's sa pura veritat.

—Sí, fiya méua. Sa pobresa de s'ànima es sa més mala de totes y sa més llàstimoso perque no té cura. Sa pobresa des còs té cura y balsam conegut que mitiga ses séues penas. Quant tu honradament sufresques es dolors d'aquesta vall de llàgrimes t'has de dí a tu matexa: —¡Gracies à Déu que'm dona penas doloses amb que podé comprá sa pòca felicitat permesa y pura que se disfruta en aquest mon! ¡Gracies à Déu que me proporciona mèdis per comprá un ètern benestà!

PEP D'AUBENA.

## UN . A G L Á.

Eram enamorats: jò t'dava un dia  
Un aglá que'm tirares per sa cara,  
A n'es còr me ferires, y derrera  
Una imprudent paraula vengué un'altra.

Per causa d'un aglá sentits romperem,  
Romperem y amb un' altre ets ja casada,  
Y vint mil duros t'ha deixat de herència  
Un onclo que tenias à l'Havana.

Fruyt era aquell aglá d'ausina dolsa  
Y à la fí ha resultat per mi molt agre  
Aquell aglá funest puch dí que'm còsta  
Treinta mil lliuras netas y esporgadas.

T. A.

## XEREMIADES.

—L'IGNORANCIA es el Dimòni.

—¡Jesús, Sant Antoni!... ¿perqu' heu dius?

—Ella ja 'u va dí que s'anys seria plové, y ves....

—¿Y si no hagués plogut?

—Ah! si no hagués bagut de ploure L'IGNORANCIA no heu haguera dit. ¡Ydó? y encara no vòlen fè pròndstich!

—Jò per mi hey son per no arreconá es Zaragozano.

—Ja's de rahó!

\*\*

Molta pressa té es robá.

Pareix que s'ha fet moda entre ses dònes que van à cuhí oliva à jornal, es fé dos y tèrs sense consentiment de l'amo. ¡Y, com creys que s'en desfan? Se forman un saquet enrevoltat p' es còs, devall sa camia. Aquest saquet fa sèt o vuyt estancies llargueres en forma de butxaca y escuses de fé... s'umplen aquelles encletxes que no fan gayre bullo y quant son à ca-séua se descarreguen.

—Missions gosaria qu'axò heu han après de quant ses catalineres entravan óli per sa pòrta sense pagá dret! ¡Lo que's es mal exemple!

Cuhidores, tots aquests artificis no son de lley, y sino, démanaho à Mossen Lluch o a n'es vòstro Vicari, y veureu com vos dirán qu'axò es robá.

Santo y bueno qu'un pobret replech una dotzena d'olives pensides per menjars' es pá amb un pòch de sal. Ets amos, encara qu'heu vejin fan ets uys gròssos, que vòl dí que no'n fan cas; però dursen un parey d'aumuts cada vespre, y es jornal, y óli, ja son figues d'altre sostre. ¿Que no sabeu que l'amo ha de pagá ses tèrses?

Y aquesta es sa primera amonestació; que si sabem que no vos heu confessades y esmenades anomenarem ses possesions ahont hey ha bagut aquest desgavell.

\*\*

—Tomeu, ¿me vòls dexá ses téues carabasses?

—¿Y perque les vòls?

—Per anà més segú.

—Si es per axò compra un revòlver.

—T'enganes, necessit unes carabasses.

—Però, ¿perque?

—Hòmo, tú ja sabs que cada dia he de passá quatre vegades sa plassa de Cort y es carré de Sant Francesch. Anit passada vaix caure dins una bassa y si no téncs sa sòrt de dos Municipals que hem tregueren m'hi negava.

—Ja vares tení fortuna. Si es axí, ja pòts vení per elles, perque si has d'esperá qu'es Municipals te trèguen cada vegada qu'hey caurás, ja pòts fè testa-

ment. No es tothom que los tròba en haverlos menesté.

\*\*

Ses Ordenances municipals de Palma diuen que en obrirse clòts de certa foniaria es mitx des carrés, cada vespre s'han de tapá y part demunt ells s'hi ba de penjá un fanal encés.

(Mos ha succehit veure aquest fanal penjat à nes matexos que en tres bêchs de gas hey ha à sa fatxada de La Sala.)

A sa plassa des Banch de s'Oli s'hi han ubert es clòts per sembrarhi abres, y han romosos destapats y sense llum bastants de vespres.

Y L'IGNORANCIA pregunta: à veure si ets empleats de s'Ajuntament ignòran ses Ordenances o si à La Sala han acabat s'oli.

De tots mòdos, es fét es que no s'han cumplides, respècte d'aquest fét, donant molt mal exemple, y esposant à n'es qui passavan per sa plassa des Banch de s'Oli à enterrarsé de viu en viu.

\*\*

Part demunt sa grandiosa portalada de s'Iglesia de Montission, à cada corinaló de s'arxivòltia s'hi veuen dos llecsons esponerosos, no d'escultura, sino p' es mateix estil d'aquell que diuen que goxava à mitjan altaria des campàna d'Andraitx.

Si es que, quant s'hajin de llevá es de sa fatxada de Montission, seguexen es procediment d'ets andritxòls tendrán s'avinentesa de trobá ruchs o ases entre es molts estudiants que cada dia en passan per devant.

\*\*

A Barcelona han descubert una fàbrica ahont se feyen xavos morunos.

A Palma no s'ha descubert sa fàbrica ahont falsificavan billets des Crédit Balear, que per lo mal carats y estampats merexian també es nom de morunos.

¡Ja havia estona que à Mallorca no havian trèt s'habilitat amb aquest ram!

## PIROPOS.

—No'm vòls perque som véy? ¡No consideres  
Que si'm sòbran ets àns  
Ténc per tú dins es cò una foguerada  
Que pareix un volcan?

—Perque som véy no'm vòls? Sa lleña véya  
S'encén més aviat;  
Lo qu'impòrta es es fòch: no vulgues sobre  
Quants d'àns té sa fornal.

Me dius y tot per trobarmè desfèctes  
Que'm surten cabeyls blancls:  
Y es que tú dus à s'añadit, tan negres,  
Han sortit des fossà.

A sa barba també pels blancls em tròbas:  
Axò es el temps qu'heu fà.

«Y es polvos que tú t' pòses per sa cara  
Que no son per fé blanch?

Resulta que per fòrça ó per capritxo  
Tots dos anam pintats;  
Que lo que per mí tròbas un desècte  
Per tú un mèrit en fas.

A lo ménos te duch una ventatja:  
Qu'à mí 'm pintan de franch,  
Mentrez que tú pretens d'una hermosura  
Que t' còsta bòns doblés à ca'n Canals.

ALIQUID.

## COVERBOS.

Un estudiant de Montission escrivia à son pare una carta molt llarga, fentli veure s'injusticia des catedràtics que li havian donat carabassa, y quant va veure que ja acabava sa tercera plana, posà:

«Y no esrich més porque si acab de omplí es papé, ténc que no li basti un sello à sa carta. Comanaume molt mumare, etc.»

\*\*

Un fematé devallava d' es tercè pís d' una escaleta; travelà, y redolant de replà en replà, no s'aturá fins abixa de tot, en mitx de 's carreró.

Un sabateret l'anà à axecá, y còm va veure que no tenia sanch p'en lloch, ni cap ós romput, li digué:

—Ja poreu doná gracies à Déu.

—Gracies? (respongué el pòbre, tot adolit,) ¡bònes gracies, y no m'ha perdonat ni un escaló!

\*\*

Un moliné còm un Sant Pau tenia un asset petit, magre y mòrt de fam, y li feya du un sach de farina demunt s'esquena.

S'animalet ronquetjaya y no poria pus, amb tot y ses verdancades que rebia.

Llavò es moliné li digué ¡òu! y còm el tengué aturat, abrahanó es sach, el se carregá demunt es coll, y llavò s'en-camellà demunt s'ase, esclamat:

—¡Arri, ronsero! meèm si encara t' quexarás, ara que jò t' duch es viatge. ¡Arriii! fumat! may te toch un llamp, lladre de paya!

\*\*

Un pare tenia ses séues rahons per no ponderá devant sa séua fiya sa feliçitat d' es matrimòni.

—Sa que se casa, obra bé, (li deya,) però heu fa milló sa qui se conserva fadrina....

—Mon pere, (contestá ella) obrem bé, qu' es sa nostra obligació, y dexem que es qui pòden heu fassin milló, posantsè en conserva.

## CORRESPONDENCIA.

Barcelona 1.<sup>er</sup> Jané de 1881.

Sr. Director de L'IGNORANCIA:

SEÑOR MÉU: Farà còsa d'un mes qu'En Jau-me, un camarada antich, m'escrigué pòch més d' manco, amb aquests termes:

\* Hombre, ja que t' passetjes per Barcelona y que segons dius farás sa passetjada llarga, ¿per què no envias, de tant en tant, quatre còses per posá demunt L'IGNORANCIA y estarém un pòch al corrent de lo que passa à n'aquexa terra vey-nada?

Jò qu'amb axò d'escriure cartes no hey ténc gayre tranch y que sempre les fàs per fòrça, y pensant per altre banda qu'aquest setmanari en acabá s'any faria ses derreres, heu vatx deixá corre.

Hem acabat s'any y L'IGNORANCIA no ha mòrt encara, siro que promet viure molt de temps segons va d' etxerovida, (Déu heu vulga,) y axí he pensat doná gust à n'es méu amic escrivent de tant en tant quatre notices que m'assembla no han de caure malament à n'es lectors, porque es còsa qu'à tothom agrada fé es conte à fòra casa.

Per altre part à n'aquesta terra segons he vist demunt, demunt, heu molt que veure, qu'estudiá y qu'aprende, y axí faré lo que puga per estudiá lo bò que veji y enseñarho à n'es méus paysans porque no caminin enderrera, (salvo, Sr. Director, es seu ignorant parè.)

Per de pronte m'he fet amic d'un mestre d'òbres molt entès que m'acompanyará à veure ses miltós, antigues y modernes, qu'axò es lo primé que s'acostuma visitá quant anam à un pòble porque ses òbres son una estampa des seu gust y avènsois en tots conceptos

Llavò coneix molt un escolà que m' tendrà al corrent de ses funcions d'Iglesia més lluitides que's fassen y jò heu aniré porque à més d'essè un pòch néo, (en que m'estiga mal dirho,) ses funcions religioses son una mostra de sa fé d'un pòble.

Y per últim: un Municipal parent de sa méua patrona me dará conte de sa feyna que li don es seu ofici y axí veurem com vá per aquí la còsa porque per sa feyna des Municipals pòden graduà sa civilització d'un pòble; s'entén: à fòra Mallorca, porque ja sabem qu'aquells señòs à Palma sòlen fugí de fam y de feyna.

Y à més de lo dit, amb una xarradeta des balls, que n'hi ha molts; des teatros, que n'hi ha més; de sociedats, que no'n mancan y d'altres herbes que son de tota casta; allargarem sa processó.

Si no heu ordre serà porque es correspon-sal no'n sab més ó perqu'ets atlòts son mals de compòndre. Estaré content si es lectors ténen paciència per véurela passá.

Un coverbo y acabaré per 'vuy.

Dia trenta me digueren:

—Bòno, y demà que no vòls veure s'homó que té tants de nassos còm dies té l'any?

—Me basta mirá es méu, vatx d' cappensant-à s'engany.

Però es méu così En Pere que creu tot quant li diuen, badant un pam d' uys, contestà:

—Ja hey déu ensunyà fòrt! jò el vuy veure.

El sen dugueren... y pensau quina xacòta.

Quant tornà, tot empagahit me deya:

—M'han enganat una vegada, però t'assegur no'm tornarán enganà en tot l'any.

Tenia rahó, era es derré dia de l'any.

Déu guart à n'es lectors de L'IGNORANCIA en tot el present d'engangs pitjós que es d' En Pere. Servidor seu,—UN ESTUDIANT EN DOBBLE.

## PORROS-FUYES.

SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—Déu sobre tot.  
SEMBLANSES.—1. En que s'ia tròns.

2. En que té sola.

3. En que té guies.

4. En que fan llits.

TRIÀNGUL....—Tocado-Tocat-Tora-Toch-Tò-T.

PREGUNTES.—1. Perque hacia perdut un uy.

2. Trenta un.

3. Dossat.

CAVILACIÓ....—Desamparats

ENDEVINAYA.—Un torrent.

LES HAN ENDEVINADES:

Totes:—Ningú.

Sét:—Juan Titó y Un Escolà.

Sis:—Còp-Piu.

Y quatre no més:—Un Oficial sense empleo.

## GEROGLIFICH.

## LA SÈU PÈRD. PÈRD.

J. SEUGITRA.

## SEMBLANSES.

1. ¿En que s'assembla una véya y una araña?
2. ¿Y es Teatro en dia de benefici à ses ànimés del Purgatori?
3. ¿Y una canya à una botella?
4. ¿Y una sabata à un ase?

P.

## TRIANGUL DE PARAULES.

Omplí aquests pichs amb lletres que llegides diagonalment y de través, digan: sa 1.<sup>er</sup> retxa, un llitjatje mallorquí; sa 2.<sup>da</sup> un nom d'homo; sa 3.<sup>ta</sup> un lloch per hont heu passa molta gent; sa 4.<sup>ta</sup> una part d'es còs, y sa 5.<sup>ta</sup> una lletra.

LLIMPIECÉ.

## PROBLEMA.

¿Per quins números s'ha de multiplicá aquesta cantitat 12343679 perque es producite sia un número compost de cifres totes iguals?

JORDI DES RECÓ.

## ENDEVINAYA.

Té boca y no té dents

Té llengo y no té gust.

No té caló y la ventan

Mou fòch y no fa sum.

P. DE A.

(Ses solucions dissapte qui ve si som cius.)

## CORRESPONDENCIA PARTICULAR.

UN EX-ESTUDIANT: Amb molt de disgust devenir dirli que es seu article titulat: *Bellème* se va extraviar des de sa *Redacció* duguendo a s'Imprenta. Si en té copia fassí favor d'enviarle altre pich y l'aprofitarem. —JORDI DES RECÓ: Tenim es seu trabay sobre costums de la pagesia; l'enredonrem un pòch y en vení bé s'insertarà.—UN FERÍ ALA: Es seus epigramas sortiran à llum en arribà s' hora.—LLIMPIECÉ: Aprofitarem es Pòrro-fuyes que mos ha enviat.—UN INNOCENT: Ideu., idem.

8 JANÉ DE 1881.

Estampa den Pere J. Gelabert.